`
ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް Human Rights Commission of the Maldives
މާލެ Male‘
ދިވެހިރާއްޖެ Republic of Maldives
ނަމްބަރު : 15/2016 - PR
ނޫސްބަޔާން
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް 2016
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަހެވެ . މިފަދަ
ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުތައް ނައްތާލައި،
އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރިކޮށް، އަންހެން ކުއްޖަކަށް ވީތީ ކުރާ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި، އެކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކޮށް، ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
މި އަހަރުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ "ގަރލްސް ޕްރޮގްރެސް – ގޯލްސް ޕްރޮގްރެސް: އަ ގްލޯބަލް ޑޭޓާ
މޫވްމަންޓް" އެވެ. މި ޝިޢާރުގެ އަމާޒަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ ނޑުދަނޑިތައް 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހާޞިލްކުރުމުގައި
އަންހެން ކުދިންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ތަފްޞީލީގޮތަކަށް ދެނެގަނެ، މޮ ނި ޓަ ރ ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮތަ ކަ ށް އަ ން◌ހެންކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި
ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމެވެ. އަދި މި ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި، އަންހެންކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ކަ ނޑައެޅުމާއި، އެކަމަށް
ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރުމެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، އަންހެންކުދިންނާ މެދު ކުރާ ތަފާތުތަކާއި އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާތައް
ދެނެގަތުމާއި، ފުރާވަރުގެ އަންހެންކުދިންނަށް އުފަންވެނިވި ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން، ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެކިއެކި ތަފާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، ވަކިން
ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކުއްޖަކަށްވީތީ ގެއްލޭ ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ގިނަގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި
ކަންކަމުގެ ޙާޤީޤީ މާޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
2016 ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންހެން ކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު،
އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަނިޔާއާއި، އިހުމާލުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހަޟާނަތާއި
ތަޢްލީމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ޢާއިލާގެ ތެރެއިން
ނުވަތަ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންނަ މަވެސް، މިފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަކީ
'ޢާއިލީ' މައްސަލަތައް ކަމުގައި ދެކި ބައެއް ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އަދި ޢާއިލާތަކުންވެސް މިކަންކަން ސިއްރުކޮށް،
އެކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަންވެސް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ
އަނިޔާއާއި އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަފާސްހިސާބު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަންހެން ކުދިންގެ ޙަޤީޤީ ޙާލަތު ދެނެގަތު މަށް
ހުރަސްއެޅި އެކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯދައި ނުދެވެއެވެ.
މއ.އުތުރުވެހި(5ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ކެނެރީމަގު، މާލެ،)20192(ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން،3336539: ފެކްސް،3338658: އީމެއިލް: info@hrcm.org.mv، ވެބް: www.hrcm.org.mv
Ma.Uthuruvehi(5thFloor),KenereeMagu,Male’(20192)Maldives,Phone:3336539,fax:3338658,e-mail:info@hrcm.org.mv,web:www.hrcm.org.mv